

Sesotho

Mohato

Ho thusa Ntatemoholo ho Fola

5



Siboniso Clifford Mashabane



Ho thusa Ntatemoholo ho Fola

Sesotho

Mohato 5

ISBN: 978-1-77981-385-5

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Siboniso Cliford Mashabane

Mofetoledi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Luyanda Cwane

Moralo le sebopelo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



Ho thusa Ntatemoholo ho Fola



Siboniso Cliford Mashabane



Ke nako ya dijo tsa hoseng.

Ba lelepa kaofela ba dula tafoleng.


Ba emetse ntatemoholo ho ba le bona.

Jo we! Ntatemoholo a thella, a wa pu! A
lemala letsoho haholo.

Ntatemoholo o sepetlele. Dingaka di kgonne ho lokisa masapo a hae a robehileng a letsoho.

“Natemoholo, o hloka ho dula sepetlele matsatsinyana,” ho bolela ngaka.

Ntatemoholo o tsofetse, ho tla nka nako hore a fole hantle.





Ka mantaha, nkgono le Palesa ba fihla sepetlele ho tla rapella ntemoholo.


“Dithapelo tsa rona di tla o thusa hore o fole ka pele,” ho bolela Palesa.

“Ke a leboha,” ho bolela Ntemoholo.

Ka labobedi, mme le Fumane ba tlisetsa ntatemoholo diapole le dipanana.

“Ditholwana di tla o thusa hore o fole ka pele,” ho bolela Fumane.

“Ke a leboha,” ho bolela ntatemoholo.





Ka laboraro, Palesa le ntate ba tlisetsa ntatemoholo buka hore a tle a bale.

“Ho bala ho tla o thusa hore o fole ka pele,” ho bolela Palesa.

“Ke a leboha,” ho bolela ntatemoholo.

Ka labone, Fumane le malome Mosa ba tlišetsa ntatemoholo seyalemoya.

“Ho mamela mmino ho tla o thusa hore o fole ka pele,” ho bolela Palesa.

“Ke a leboha,” ho bolela ntatemoholo





Ka labohlano, Ngaka ya hlahloba lesto ho la ntaemohlo.

“Letsoho la hao le fola hantle, ntatemoholo. O ka ya hae. Empa o hloka ho kgutla ka mantaha bakeng sa ho hlahlobuwa,” ho bolela ngaka.

Ke ya leboha,” ho bolela ntatemoholo.

Ntatemoholo o itokiseditse ho ya hae!

Fumane le ntate ba sepetlele ho tlo lata ntatemoholo.

“Bohle ba thabile ha ntatemoholo a kgutlela hae,” ho bolela Fumane.





Lapeng, Palesa, mme, nkgono le malome
Mosa ba itokiseditse ho amohela
ntatemoholo.

Nkgono o bakile kuku.

Malome Mosa o besa nama.

Mme o beha dipoleiti tafoleng.

Palesa yena a butswela dibalune.



Ntaemoholo o khutlile!

Bohle ba thabile.

“Ke a leboha, lelapa laka,” ho bolela ntatemholo. “Lerato la lona le mphodisitse!”



Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTANO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Moltano Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

